

PREGLED POSTUPKA #35556

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
PIB	11081312
E-mail	kabinet@mmp.gov.me
Telefon	020/234-197
Internet adresa	
Fax	
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	usluge prevođenja
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Mujovic
Kontakt	067/400-191
Datum objave	17.10.2022. 14:00

Napomena

U skladu sa članom 87 Zakona o javnim nabavkama, naručilac zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može odrediti tačnu količinu predmeta javne nabavke stoga se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava usluge prevođenja 79530000 - Usluge prevođenja 79540000 - Usluge usmenog prevođenja	10.000,00 EUR	2.100,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Drugi uslovi
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača da će blagovremeno i tačno izvršavati usluge prevođenja, svaki put na zahtjev Naručioca i u dogovorenom roku i u dogovorenom roku u svakom pojedinačnom zahtjevu za prevođenje, po pravilima struke, vodeći računa o preciznosti stručne terminologije.	Drugi uslovi
Garancija kvaliteta - Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača da u svom timu ima prevodioce, postavljene sudske tumače za engleski jezik, uz navođenje imena i prezimena istih.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno do dostizanja nukupne ugovorene vrijednosti za vrijeme trajanja ugovora. Izvršenje usluga će se sukcesivno, u skladu sa potrebama Naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja - 30 dana od dana dostavljanja fakture o izvršenim uslugama	Rok plaćanja
Način plaćanja - virmanski	Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **10.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pisani prevod sa crnogorskog jezika na engleski jezik bez ovjere sudskog tumača	1 prevodilačka strana ima 1800 karaktera sa razmacima po WORD count-u	1,00 prevodilačka strana
2	Pisani prevod sa engleskog jezika na crnogorski jezik bez ovjere sudskog tumača	1 prevodilačka strana ima 1800 karaktera sa razmacima po WORD count-u	1,00 prevodilačka strana
3	Pisani prevod sa crnogorskog jezika na engleski jezik sa ovjerom sudskog tumača	1 prevodilačka strana ima 1800 karaktera sa razmacima po WORD count-u	1,00 prevodilačka strana
4	Pisani prevod sa engleskog jezika na crnogorski jezik sa ovjerom sudskog tumača	1 prevodilačka strana ima 1800 karaktera sa razmacima po WORD count-u	1,00 prevodilačka strana
5	Simultano prevođenje za engleski jezik za dva prevodioca	Dva prevodioca za engleski jezik - simultano prevođenje	1,00 sat